
Summary of Anomalies:

station info

MM orbit 67348 EGOI data missing 08-MAR-2008 01:30:35.676 - 08-MAR-2008 01:40:29.525	593.84900 [sec]
GS orbit 67348 EGOI data missing 08-MAR-2008 00:35:33.457 - 08-MAR-2008 00:42:46.610	433.15300 [sec]
BE orbit 67349 EGOI data missing 08-MAR-2008 02:36:14.394 - 08-MAR-2008 02:49:24.765	790.37100 [sec]
MM orbit 67349 EGOI data missing 08-MAR-2008 03:13:27.489 - 08-MAR-2008 03:21:01.093	453.60400 [sec]
MI orbit 67349 EGOI data missing 08-MAR-2008 02:07:55.229 - 08-MAR-2008 02:17:04.500	549.27100 [sec]
SG orbit 67349 EGOI data missing 08-MAR-2008 02:47:47.168 - 08-MAR-2008 03:00:36.547	769.37900 [sec]
BE orbit 67350 EGOI data missing 08-MAR-2008 04:16:09.708 - 08-MAR-2008 04:27:29.564	679.85600 [sec]
MI orbit 67350 EGOI data missing 08-MAR-2008 03:44:41.306 - 08-MAR-2008 03:57:55.973	794.66700 [sec]
KS orbit 67351 EGOI data missing 08-MAR-2008 05:52:41.824 - 08-MAR-2008 05:56:43.243	241.41900 [sec]
MM orbit 67353 EGOI data missing 08-MAR-2008 09:59:22.859 - 08-MAR-2008 10:10:21.006	658.14700 [sec]
MA orbit 67353 EGOI data missing 08-MAR-2008 09:19:00.976 - 08-MAR-2008 09:32:20.894	799.91800 [sec]
MM orbit 67354 EGOI data missing 08-MAR-2008 11:39:27.151 - 08-MAR-2008 11:51:41.050	733.89900 [sec]
MA orbit 67354 EGOI data missing 08-MAR-2008 10:58:49.001 - 08-MAR-2008 11:09:17.270	628.26900 [sec]
MI orbit 67356 EGOI data missing 08-MAR-2008 14:28:29.534 - 08-MAR-2008 14:35:04.078	394.54400 [sec]
SG orbit 67356 EGOI data missing 08-MAR-2008 15:21:58.717 - 08-MAR-2008 15:35:51.286	832.56900 [sec]
BE orbit 67357 EGOI data missing 08-MAR-2008 15:34:18.812 - 08-MAR-2008 15:44:23.436	604.62400 [sec]
MM orbit 67357 EGOI data missing 08-MAR-2008 16:38:12.362 - 08-MAR-2008 16:50:44.785	752.42300 [sec]
MI orbit 67357 EGOI data missing 08-MAR-2008 16:04:46.279 - 08-MAR-2008 16:18:08.157	801.87800 [sec]
CM orbit 67357 EGOI data missing 08-MAR-2008 16:07:41.540 - 08-MAR-2008 16:19:53.175	731.63500 [sec]
MM orbit 67358 EGOI data missing 08-MAR-2008 18:17:20.901 - 08-MAR-2008 18:29:54.884	753.98300 [sec]
MI orbit 67358 EGOI data missing 08-MAR-2008 17:47:23.314 - 08-MAR-2008 17:52:32.375	309.06100 [sec]
CM orbit 67358 EGOI data missing 08-MAR-2008 17:49:02.208 - 08-MAR-2008 17:56:15.839	433.63100 [sec]
MM orbit 67359 EGOI data missing 08-MAR-2008 19:56:34.918 - 08-MAR-2008 20:09:17.541	762.62300 [sec]
MA orbit 67359 EGOI data missing 08-MAR-2008 19:00:51.426 - 08-MAR-2008 19:05:59.758	308.33200 [sec]
MA orbit 67360 EGOI data missing 08-MAR-2008 20:34:25.641 - 08-MAR-2008 20:48:06.168	820.52700 [sec]
MM orbit 67361 EGOI data missing 08-MAR-2008 23:16:50.461 - 08-MAR-2008 23:28:50.806	720.34500 [sec]
MA orbit 67361 EGOI data missing 08-MAR-2008 22:17:25.164 - 08-MAR-2008 22:26:22.699	537.53500 [sec]
MM orbit 67360 EGOI data gap 08-MAR-2008 21:36:17.669 - 08-MAR-2008 21:37:17.775	60.106000 [sec]
SG orbit 67350 EGOI data gap 08-MAR-2008 04:27:34.916 - 08-MAR-2008 04:36:31.017	536.10100 [sec]

instrument info

EGOI

1 - complete solar calibration measurements available
start time 15:53:03.692, orbit 67357,
(increase of intensity of PMD readouts during available
solar calibration measurements data:
15577 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

GOME Daily Reports Analysis 08 Mar 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	OK
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK

Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK